

A LA MIA MAIR

Hemna nera, hemna d'Africa
O mair mia, a tu que pensi.
Tu qui m'as apoperat, tu qui as gavidat los mens permèrs pas
Tu qui la permèra m'as ubèrt los uelhs a las maravilhas de la tèrra
A tu que pensi.

Hemna deus camps, de las òussas
Hemna deu gave gran
O mair mia, a tu que pensi.

O tu Encantada, O mair mia
Tu qui'm secavas los plors
Tu qui'm gaudejaves lo còr
Tu qui dab paciència, suportavas los mens capricis,

B'aimarí enquèra estar près de tu
Estar mainat au ras de tu.
Hemna umbla, hemna doniva
La mia pensada gaha tostemps la volada de cap a tu.

O Encantada, encantada de la familha grana deus haures
La mia pensada gaha tostemps la volada de cap a tu.
La toa a cada pas que'm segueish.

O Encantada, mair mia
B'aimarí enquèra estar a la toa aujor
Estar mainat au ras de tu.

Hemna nera, hemna africana
O tu mair mia
Mercés per tot çò qui as hèit tà jo, lo hilh ton
Autant luenh, autant près de tu.

D'après un poèma african de Camara Laye.